

# SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE



# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Godina III - Broj 27

Petak, 30. septembar/rujan 1994.  
SARAJEVO

Akontacija pretplate  
se utvrđuje  
kvartalno

403

Na osnovu čl. 2. i 16. Zakona o pomilovanju ("Službeni list SRBiH", broj 17/77 i "Službeni list RBiH", broj 6/92) i člana 49. stav 2. Poslovnika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 15. septembra 1994. godine, donijelo je

## ODLUKU

### O ABOLICIJI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

I

Oslobada se od daljeg krivičnog postupka, u cilju razmjene za lica zarobljena od strane agresora:

1. DRAGIĆ (SLAVKO) SAŠA.

II

Odluka stupa na snagu danom izvršene razmjene.

III

Ovlašćuje se Državna komisija za razmjenu ratnih zarobljenika da izvrši provođenje ove odluke.

IV

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-248-652/94  
15. septembra 1994. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Predsjedništva RBiH,  
Alija Izetbegović, s. r.

404

Na osnovu čl. 2. i 6. Zakona o pomilovanju ("Službeni list SRBiH", broj 17/77 i "Službeni list RBiH", broj 6/92) i člana 49. stav 2. Poslovnika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 22. septembra 1994. godine, donijelo je

## ODLUKU

### O POMILOVANJU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

I

Oslobada se od daljeg izvršenja kazne zatvora, u cilju razmjene za lica zarobljena od strane agresora:

1. DORDIĆ (SAVO) ZDRAVKO.

II

Odluka stupa na snagu danom izvršene razmjene.

Ovlašćuje se Državna komisija za razmjenu ratnih zarobljenika da izvrši provođenje ove odluke.

IV

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-248-667/94  
22. septembra 1994. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Predsjedništva RBiH,  
Alija Izetbegović, s. r.

405

Na osnovu čl. 2. i 6. Zakona o pomilovanju ("Službeni list SRBiH", broj 17/77 i "Službeni list RBiH", broj 6/92) i člana 49. stav 2. Poslovnika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 22. septembra 1994. godine, donijelo je

## ODLUKU

### O ABOLICIJI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

I

Oslobada se od daljeg krivičnog postupka, u cilju razmjene za lica zarobljena od strane agresora:

1. VASKOVIĆ (ARSEN) OBRENIJA.

II

Odluka stupa na snagu danom izvršene razmjene.

III

Ovlašćuje se Državna komisija za razmjenu ratnih zarobljenika da izvrši provođenje ove odluke.

IV

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-248-668/94  
22. septembra 1994. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Predsjedništva RBiH,  
Alija Izetbegović, s. r.

406

Na osnovu člana 15. Zakona o vršenju inostranih poslova ("Službeni list RBiH", broj 19/92), Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 22. septembra 1994. godine, donijelo je

**ODLUKU****O POSTAVLJENJU NEREZIDENTNOG  
AMBASADORA REPUBLIKE BOSNE I  
HERCEGOVINE U KRALJEVINI DANSKOJ****I**

Za nerezidentnog ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Kraljevini Danskoj postavlja se IZET ŠERDAREVIĆ, ambasador Republike Bosne i Hercegovine u Švedskoj.

**II**

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-663/94  
22. septembra 1994. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Predsjedništva RBiH,  
Alija Izetbegović, s. r.

**407**

Na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o primjeni zakona o finansiranju općih društvenih potreba ("Službeni list RBiH", br. 11/92, 3/93, 8/93, 19/93, 27/93 i 13/94), ministar finansija/financija, donosi

**UPUTSTVO****O RAČUNIMA ZA UPLATU DINARSKIH  
BUDŽETSKIH PRIHODA NAČINU UPLAĆIVANJA I  
NAČINU OBAVJEŠTAVANJA KORISNIKA  
TIH PRIHODA**

1. Ovim uputstvom propisuju se: račun kod Službe društvenog knjigovodstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Služba) na koje će se uplaćivati dinarski budžetski prihodi, način uplaćivanja tih prihoda i način obavješćavanja korisnika tih prihoda.

2. Prihodima budžeta u smislu ovog uputstva smatraju se dinarski prihodi (carine, porezi, doprinosi, takse, naknade i drugi prihodi), koji se ostvaruju u skladu sa zakonima, i to:

Porez na dohodak, porez na dohodak za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, poseban porez iz čistih ličnih dohodaka, porezi utvrđeni Zakonom o porezima građana - Prečišćen tekst ("Službeni list SRBiH", broj 18/91), osnovni porez na promet proizvoda, osnovni porez na promet usluga, poseban porez na promet proizvoda i poseban porez na promet usluga, carine, posebne uvozne dažbine i ležarina, doprinosi iz dohotka i iz plata radnika, takse, naknade i drugi prihodi koje obveznik uplaćuje u dinarima na račune otvorene u Službi na slijedeći način:

1 - Porez na dohodak, porez na dohodak za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, poseban porez iz čistih ličnih dohodaka, porez iz ličnih dohodaka i porezi utvrđeni Zakonom o porezima građana plaćaju se u organizacionoj jedinici Službe na postojeće uplatne račune 840, otvorene na nivou općine;

2 - Osnovni porez na promet proizvoda i osnovni porez na promet usluga plaća se u organizacionoj jedinici Službe na zbirne prolazne račune, otvorene na nivou općine i to:

1) na račun br. 840-2010 - Osnovni porez na promet proizvoda (tar. br. 1.);

2) na račun br. 840-2117 - Porez na promet duhanskih preradevina;

3) na račun br. 840-2122 - Porez na promet alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i mineralnih voda;

4) na račun br. 840-2143 - Porez na promet alkohola - etalona (tar. broj 4. tačka 4);

5) na račun br. 840-2185 - Osnovni porez na promet putničkih automobila koji plaćaju društveno pravna lica kao poreski;

6) na račun br. 840-2190 - Osnovni porez na promet putničkih automobila koji plaćaju građani kao poreski obveznici;

7) na račun br. 840-2073 - Osnovni porez na promet proizvoda iz tar. broja 6. stav 1.;

8) na račun br. 840-2068 - Osnovni porez na promet proizvoda iz tar. broja 6. stav 2.;

9) na račun br. 840-2026 - Osnovni porez na promet proizvoda iz tar. broja 7.;

10) na račun br. 840-2159 - Osnovni porez na promet proizvoda iz tar. broja 8. tačka 1. alineja prva;

11) na račun br. 840-2052 - Osnovni porez na promet proizvoda iz tar. broja 8. tačka 1. alineja druga;

12) na račun br. 840-2047 - Osnovni porez na promet - grafički proizvodi (tar. broj 8. tačka 1. alineja od 10 do 12.);

13) na račun br. 840-2005 - Osnovni porez na promet proizvoda iz tar. broja 8. tačka 1. ostale alineje;

14) na račun br. 840-21100 - Osnovni porez na promet proizvoda ostvaren od vršenja samostalnih djelatnosti koji se ne razrezuje u godišnjem iznosu;

15) na račun br. 840-2089 - Osnovni porez na promet proizvoda naplaćen za proizvode koje Armija Republike Bosne i Hercegovine nabavlja i uvozi za svoje potrebe;

16) na račun br. 840-2094 - Osnovni porez na promet proizvoda naplaćen pri uvozu proizvoda;

17) na račun br. 840-28005 - Osnovni porez na promet usluga iz tar. broja 1.;

18) na račun br. 840-28010 - Osnovni porez na promet usluga iz tar. broja 2.;

19) na račun br. 840-2234 - Osnovni porez na promet usluga iz tar. broja 3.;

20) na račun br. 840-2229 - Osnovni porez na promet usluga od igara na sreću (tar. broj 4.);

21) na račun br. 840-2031 - Osnovni porez na promet usluga iz tar. broja 5.

Na ove račune uplaćuje se osnovni porez na promet proizvoda i osnovni porez na promet usluga za proizvode i usluge obuhvaćene odgovarajućim tarifnim brojevima Tarife osnovnog poreza na promet, koja je sastavni dio Uredbe o privremenom uređivanju poreza na promet proizvoda i usluga ("Službeni list SRBiH", br. 3/92 i 5/92), Zakonom o porezu na promet određenih proizvoda ("Službeni list RBiH", br. 15/92 i 13/94) i Zakonom o porezu na promet duhanskih preradevina, alkoholnih i bezalkoholnih pića ("Službeni list RBiH", broj 15/94).

3. Obveznik posebnog poreza na promet proizvoda i posebnog poreza na promet usluga plaća ovaj porez u organizacionoj jedinici Službe na već propisane prolazne račune, otvorene na nivou općina.

4. Carina, posebne uvozne dažbine i ležarina uplaćuju se u korist evidentnog računa broj 845 nadležne carinarnice odnosno Uprave carina Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Uprava carina). Prihode uplaćene po tim osnovama carinarnica, odnosno Uprava carina raspoređuje kod Službe u filijali Sarajevo i to:

1) na račun br. 10100-840-079-4106 - Carina od pravnih lica iz privrede;

2) na račun br. 10100-840-079-4111 - Carina od pravnih lica iz neprivrede;

3) na račun br. 10100-840-079-4127 - Carina od građana i građansko pravnih lica;

4) na račun br. 10100-840-079-4202 - Posebne takse na uvezenu robu od pravnih lica iz privrede;

5) na račun br. 10100-840-079-4356 - Posebne takse na uvezenu robu od pravnih lica iz neprivrede;

6) na račun br. 10100-840-079-4244 - Posebne takse na uvezenu robu od građana i građansko pravnih lica;

7) na račun br. 10100-840-079-4309 - Posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;

8) na račun br. 10100-840-079-4314 - Posebna dažbina za izravnaje poreskog opterećenja uvezene robe;

9) na račun br. 10100-840-079-4335 - Posebna dažbina za carinsko evidentiranje;

10) na račun br. 10100-840-079-4340 - Ležarina na robu smještenu u carinskim magacinima i stovarištima;

5. Obveznik doprinosa iz dohotka i iz plata radnika plaća ove doprinose u skladu sa Uputstvom o načinu plaćanja doprinosa iz dohotka i iz ličnih dohodaka radnika ("Službeni list SRBiH", br. 38/90 i 16/91), s tim da se uplate vrše na račune otvorene kod organizacione jedinice Službe u svakoj općini, a ne u filijali Službe Sarajevo.

6. Obveznik taksa i naknada plaća takse i naknade na račune otvorene kod Službe u općini, i to:

1) na račun br. 840-3338 - Republičke sudske takse u gotovom novcu od privrede;

2) na račun br. 840-3343 - Republičke sudske takse u gotovom novcu od neprivrede;

3) na račun br. 840-3359 - Republičke sudske takse od građana;

4) na račun br. 840-3161 - Republičke administrativne takse u gotovom novcu;

5) na račun br. 840-5192 - Republičke takse za držanje pasa;

6) na račun br. 840-3156 - Republičke takse za zdravstvenu zaštitu životinja;

7) na račun br. 840-3317 - Republičke takse i naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja, u prometu preko granice Republike Bosne i Hercegovine;

8) na račun br. 840-3301 - Republičke takse i naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled životinja na granici;

9) na račun br. 840-3322 - Republičke takse i naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled životinja u zemlji;

Ostale takse i naknade uplaćuju se na postojeće uplatne račune 840 otvorene kod Službe u općini.

7. Drugi prihodi uplaćuju se u organizacionoj jedinici Službe u općini, na postojeće uplatne račune 840.

8. Obveznici poreza, doprinosa, taksa i naknada koji svoje obaveze uplaćuju na nivou općine prilikom uplaćivanja prihoda na odnosne račune ispisivat će na nalogu za uplatu operativni broj nadležne službe društvenog knjigovodstva, broj osnovnog računa iz plana računa službe društvenog knjigovodstva, brojčanu oznaku odnosne općine i broj uplatnog računa prihoda predviđenog ovim uputstvom, na primjer 12293-840-001-2010 gdje je:

12293 - Operativni broj službe (u ovom slučaju Banovići);

840 - Prolazni račun u planu računa službe;

001 - Brojčana oznaka općine (Banovići);

2010 - Osnovni porez na promet proizvoda (tar. broj 1.)

9. Obveznici carine, posebne uvozne dažbine i ležarine prilikom uplaćivanja ovih prihoda ispisivat će na nalogu za uplatu operativni broj Službe, broj evidentnog računa kod Službe i brojčanu oznaku općine (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Bihać), na primjer na području carinarnice Mostar 11800-845-062 gdje je:

11800 - Operativni broj Službe;

845 - Broj evidentnog računa kod Službe;

062 - Brojčana oznaka općine Mostar.

10. Sredstvima iz tač. 8. i 9. ne može se raspolagati prije njihovog prijenosa na dinarski račun republičkog budžeta pod nazivom "Ministarstvo finansija broj: 10100-630-79" odnosno na žiro račun općine. Na žiro račun republičkog budžeta prenose se sredstva: carine, osnovnog poreza na promet, dio posebnog poreza na promet, porez na dohodak, porez na dohodak za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, porez iz čistih ličnih dohodaka, republičke sudske takse i administrativne takse, pripadajući prihodi organa, doprinosi za djelatnosti: osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, nauke, kulture, zdravstva, zapošljavanja i penzijskog i invalidskog osiguranja.

11. Služba društvenog knjigovodstva prenositi će na račun republičkog budžeta sredstva sa računa iz ovog uputstva 7, 14, 22, 28. i posljednjeg dana u mjesecu.

12. Radi omogućavanja Službi da u propisanim rokovima iz tačke 11. ovog uputstva rasporedi sredstva, nadležna carinarnica odnosno Uprava carina će svoju individualnu partiju otvorenu u okviru evidentnog računa broj 845 raspoređivati na odgovarajuće račune ovog uputstva 5, 12, 20. i 26 dana u mjesecu.

13. Vraćanje više uplaćenih, odnosno pogrešno uplaćenih prihoda vrši se putem virmanskog naloga korisnika sredstava kojima se više uplaćeni odnosno pogrešno uplaćeni prihodi vraćaju na račune korisnika kojima ti prihodi pripadaju ili na račune utvrđene ovim uputstvom.

14. Služba će o izvršenim uplatama i rasporedu prihoda obavještavati Ministarstvo finansija - Ministarstvo financija i nadležni organ u općini na obrascu "Izveštaj o uplati i rasporedu dinarskih prihoda obrazac B-2". Uprava carina će o izvršenim uplatama carine po obveznicima i općinama obavještavati Ministarstvo finansija - Ministarstvo financija, redovno.

15. Služba će u izvještaju iz tačke 14. ovog uputstva dati podatke, o bruto naplati carina, poreza, doprinosa, taksa, naknada i drugih prihoda i o raspoređenim iznosima tih prihoda:

- budžetu Republike,

- budžetu općine i

- drugim korisnicima.

16. Izvještaj na obrascu "B2" dostaviti će Služba:

- do 15-og. u mjesecu Ministarstvu finansija - Ministarstvu financija za protekli mjesec,

- do 10-og u mjesecu nadležnom organu općine za protekli mjesec.

17. Radi omogućavanja pravilnog ispostavljanja naloga za uplatu prihoda unositi će se oznake općina prema postojećem "Spisku općina sa njihovim oznakama i oznakama nadležnih službi društvenog knjigovodstva".

18. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o finansiranju potreba Republike Bosne i Hercegovine putem ratnog budžeta okruga ("Službeni list RBiH", broj 19/93).

19. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 05-021-4419/94

26. septembra/rujna 1994.

godine

Sarajevo

Ministar

Neven Tomić, s. r.

## 408

Na osnovu čl. 280 i 293. Pravilnika o sprovođenju odredaba Uredbe sa zakonskom snagom o sredstvima i finansiranju Armije Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list Armije RBiH", br. 5/93 i 5A/93), ministar obrane donosi

## UPUTSTVO

### O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

#### Član 1.

Ovim uputstvom uređuju se uslovi i postupak izdavanja u zakup poslovnih prostorija Armije Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: poslovne prostorije), kao i izdavanje zajedničkih prostorija u zgradama stambenog fonda Armije Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: zajedničke prostorije).

#### Član 2.

Uslovi i postupak izdavanja u zakup poslovnih prostorija uređenih Zakonom o zakupu poslovnih zgrada i prostorija

("Službeni list SRBiH", broj 33/77) primjenjuje se i na zakup po ovom uputstvu, ako Uredbom sa zakonskom snagom o sredstvima i finansiranju Armije Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br. 6/93, 17/93 i 1/94) nije drugačije određeno.

#### Član 3.

Ugovori o zakupu poslovnih prostorija i zajedničkih prostorija zaključeni između zakupodavca bivše Jugoslovenske Narodne Armije i zakupaca koji su ostali na slobodnoj teritoriji i iste koristili za vrijeme ratnog stanja ostaju na snazi, s tim da će se cijena zakupa uskladišiti shodno članu 6. ovog uputstva počev od 01. 04. 1992. godine.

Poslovne prostorije i zajedničke prostorije koje su zakupci napustili i prestali da koriste za vrijeme ratnog stanja smatraju se napuštenim i izdaju se u zakup po uslovima iz ovog uputstva.

#### Član 4.

Poslovne prostorije u smislu ovog uputstva, smatraju se jedna ili više prostorija na kojima pravo korišćenja, upravljanja i raspolaganja ima Armija Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Armija) koje su građevinskim projektom određene za vršenje poslovne djelatnosti i koje u pravilu, čine građevinsku cjelinu i imaju zaseban glavni ulaz.

Zajedničke prostorije ne smatraju se poslovnim prostorijama, ali se mogu davati u zakup, pod uslovima iz ovog uputstva, u smislu stava 1. ovog člana.

Provjeru namjenskog korištenja i stvarnog tehničkog stanja za sve zajedničke prostorije u stambenim objektima Armije vršće stručna komisija koju će za svaki konkretan slučaj rješenjem formirati nadležni starješina Službe za gazdovanje stambenim fondom Armije (u daljem tekstu: Služba), a ista će u svom izvještaju iznijeti utvrđeno stanje i predložiti dalju namjenu te zajedničke prostorije.

Na osnovu izvještaja iz stava 3. ovog člana, Služba će pokrenuti postupak kod nadležnog općinskog organa za prostorno uređenje da se verifikuje pretvaranje zajedničke u poslovnu prostoriju.

Nakon verifikacije iz stava 4. ovog člana provešće se postupak izdavanja u zakup poslovne prostorije.

#### Član 5.

Prilikom zaključenja ugovora o zakupu zajedničkih prostorija, potrebno je prethodno pribaviti saglasnost kućnog savjeta zgrade u kojoj se nalaze prostorije.

Bez pismene saglasnosti nadpolovične većine od ukupnog broja stanara koji čine kućni savjet zgrade, ne može se zaključiti ugovor o zakupu poslovnih prostorija.

Ugovorom o zakupu reguliše se predmet zakupnine, visina zakupnine, rok zakupa, način plaćanja zakupnine i druge pojedinosti od značaja za pravilno izvršenje ugovora.

#### Član 6.

Početna cijena zakupa poslovnih prostorija po 1 m<sup>2</sup> određuje se prema tržišnoj cijeni koja se formira u mjestu gdje se nalazi poslovna prostorija, a prema podacima poduzeća koje upravlja većim dijelom stambenog fonda u istom mjestu.

Ukoliko je cijena po 1 m<sup>2</sup> postignuta nadmetanjem iz člana 13. ovog uputstva veća od zakupnine po 1 m<sup>2</sup> za poslovne prostorije Armije u kojima se obavlja ista ili slična djelatnost, izvršiće se povećanje zakupnine do te visine za postojeće zakupce.

Uplata zakupnine vrši se svakog mjeseca unaprijed, najkasnije do 05. u mjesecu na račun Materijalno-fnansijskog organa I stepena.

#### Član 7.

Pod zakup se mogu izdati poslovne prostorije:

1. koje nisu ranije korištene,
2. na kojima je prestao ugovor o zakupu.

#### Član 8.

Poslovne prostorije ne mogu se izdati za obavljanje djelatnosti kojima se remeti kućni red i mir stanara zgrade, propisan odlukom nadležnog organa općine-grada u kojoj su smještene.

Remećenje kućnog reda i mira, u smislu ovog uputstva, smatra se stvaranje: buke, dima van dimovodnih kanala, neugodnih mirisa, većih vibracija i štetnih zračenja.

U skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana, u poslovnim prostorijama mogu se obavljati:

- ugostiteljske djelatnosti, kao što su: kafane, restorani, kafici, picerije, pivnice i dr,
- trgovinske djelatnosti, kao što su: prodavnice hrane ili neprehrambenih proizvoda, butici, kombinovane zanatsko-trgovinske prodavnice (pekare, buregdžinice, čevabdžinice) i dr,
- zanatske djelatnosti, koje ne proizvode buku ili štetna isparavanja,
- skladišta.

#### Član 9.

Prije izdavanja poslovnih prostorija koje ranije nisu korištene ili poslovnih prostorija tokom čijeg zakupa se djelatnost koja je tu obavljana pokazala kao suprotna interesima Armije, nadležnom općinskom organu će Služba podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o promjeni namjene poslovnih prostorija.

U zahtjevu iz stava 1. ovog člana istaći će se ograničenja iz člana 5. ovog uputstva i predložiti da se odredi neka od sljedećih djelatnosti:

- predstavništva i zastupništva domaćih i stranih poduzeća,
- izrada i plasman originalnog softvera,
- projektni biro arhitekture, građevinarstva, mašinstva, elektro-tehnike, elektronike i računarskog hardvera,
- projektovanje i djelatnosti čistih tehnologija (biološki inženjering, solarna energija i dr.),
- edukacioni centri (lingvistički, marketing, knjigovodstvo i dr.),
- intelektualne usluge,
- bankarska djelatnost.

#### Član 10.

Postupak za izdavanje poslovnih prostorija pokreće Služba podnošenjem pismenog referata nadležnom starješini Logistike Glavnog štaba oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: naredbodavac).

Referat iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: lokaciji, veličini, opremljenosti, odobrenoj namjeni, ranijem zakupu, postojanju uslova iz člana 3. ovog uputstva. Osim tih podataka referat sadrži i prijedlog da se poslovne prostorije izdaju u zakup.

Podaci za referat se uzimaju iz ugovora o zakupu, zapisnika o primopredaji između zakupca i predstavnika Službe, zapisnika o prijemu izgrađenog, odnosno, kupljenog stambeno-poslovnog objekta, te iz drugih dokumenata i evidencija.

#### Član 11.

Naredbodavac može da prihvati referat i odlukom odredi da se poslovne prostorije izdaju pod zakup ili da odredi da se ustupe na korišćenje jedinici ili ustanovi Armije.

#### Član 12.

Pod prijedlogom odluke da se poslovne prostorije izdaju pod zakup, Služba provodi postupak izdavanja poslovnih prostorija u zakup, koji se sastoji od:

- oglašavanja javnog nadmetanja,
- provođenja nadmetanja,
- zaključivanje i realizacija ugovora,
- evidencija i kontrola korišćenja prostorija.

## Član 13.

Poslovne prostorije izdaju se u zakup isključivo javnim nadmetanjem po osnovu pismenih ponuda, a neposrednom pogodbom ako ni nakon ponovljenog javnog nadmetanja nisu izdate u zakup.

Ako poslovne prostorije ne budu izdate u zakup neposrednom pogodbom, oglašice se ponovno javno nadmetanje.

## Član 14.

Na osnovu člana 149. Pravilnika o sprovođenju odredaba Uredbe sa zakonskom snagom o sredstvima i finansiranju Armije Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list Armije RBiH", br. 5/93 i 5A/93) raspisuje se oglas u sredstvima javnog informiranja, kojim se objavljuje nadmetanje i kojim moraju biti određeni:

1. naselje i objekat u kojem se nalaze poslovne prostorije,
2. površina, opremljenost i namjena,
3. početna cijena zakupnine po 1 m<sup>2</sup>,
4. datum do koga se mogu slati pismene ponude,
5. kriteriji za dodjelu,
6. kaucija, sa naznakom da se ista koristi za pokrivanje troškova nadmetanja,
7. vrijeme u koje se mogu razgledati poslovne prostorije,
8. rok obavještanja o rezultatima nadmetanja,
9. druge činjenice i dokazi od značaja za kvalitetno obavljanje nadmetanja i zaključenja ugovora.

## Član 15.

Ako su poslovne prostorije oštećene usljed ratnih dejstava, u oglasu se navodi da se poslovne prostorije izdaju u zatečenom stanju, vrsta oštećenja i obaveza ponuđača da sanira štetu.

## Član 16.

Nadmetanje sprovodi komisija.  
Komisiju imenuje nadležni starješina Službe.

## Član 17.

Komisija je dužna odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana održavanja nadmetanja, nadležnom starješini Službe dostaviti zapisnik o nadmetanju, sa pismenim mišljenjem o najpovoljnijem ponuđaču.

Najpovoljnijim ponuđačem u smislu odredaba ovog uputstva, smatra se po pravilu, onaj ponuđač, koji je ponudio najveću zakupninu.

Pri donošenju odluke o najpovoljnijem ponuđaču moraju se uzeti u obzir i druge okolnosti vezane za ponuđača i njegovu djelatnost: provjereni i dokazani poslovni ugled, ulaganje u opremu i naoružanje Armije u toku rata, te činjenica da li se radi o porodici poginulog pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine ili ratnom vojnom invalidu.

Ako neki od ponuđača ima znatnu prednost u vezi sa okolnostima iz stava 3. ovog člana, mogu mu se izdati u zakup poslovne prostorije iako je ponudio zakupninu nižu od najviše ponudene.

## Član 18.

Protiv odluke o najpovoljnijem ponuđaču može se uložiti prigovor u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke.

Prigovor se dostavlja Službi putem komisije.

Nadležni starješina službi donosi konačno rješenje u roku od osam dana, koje se dostavlja podnosiocu prigovora.

## Član 19.

Sa izabranim najpovoljnijim ponuđačem se zaključuje ugovor po proteku rokova za prigovor na nadmetanje, odnosno, po donošenju rješenja na eventualne prigovore na nadmetanje.

Ugovor iz stava 1. ovog člana može se zaključiti tek po pribavljanju mišljenja nadležnog vojnog pravobranioca Armije.

Ispred Armije, kao zakupodavca, ugovor o zakupu poslovnih prostorija potpisuje naredbodavac.

## Član 20.

Za izdate poslovne prostorije u zakup mogu se zaključiti dvije vrste ugovora:

- tipski ugovori: za neoštećene poslovne prostorije,
- ugovori za oštećene poslovne prostorije.

## Član 21.

Tipski ugovori se zaključuju na obrascu datom u prilogu ovog uputstva.

## Član 22.

Ugovori za oštećene poslovne prostorije zaključuju se sa zakupcem u skladu sa konkretnom situacijom i zakupčevim preuzetim obavezama u vezi sa sanacijom poslovnih prostorija.

Obrazac iz priloga ovog uputstva, može se prilagoditi koristiti i za ugovore iz stava 1. ovoga člana.

## Član 23.

Prije početka radova na sanaciji i adaptaciji sastavlja se zapisnik u kome se konstatuje zatečeno stanje poslovnih prostorija.

Sanacija i adaptacija poslovnih prostorija može se vršiti isključivo na osnovu prezentacije idejnog projekta enterijera i eksterijera ovlaštenog projektnog preduzeća i pribavljene građevinske dozvole.

Navedene projekte i građevinsku dozvolu za sanaciju i adaptaciju može pribaviti i zakupac na saglasnost ovlaštene Službe.

Reviziju projekta, prije traženja građevinske dozvole, u svim slučajevima vrši Služba.

Sredstva i oprema uložena u ugrađena u sanaciji i adaptaciji poslovnih prostorija ostaju sastavni dio objekta i nakon prestanka zakupodavnog odnosa.

## Član 24.

Evidenciju poslovnih prostorija, zakupaca i naplate zakupnine vodi Služba pomoću elektronskih računara i ručno, u obliku baze podataka.

Na evidenciju iz stava 1. ovog člana shodno se primjenjuju odredbe Pravilnika sadržane u poglavlju "Knjigovodstvo i evidencija".

## Član 25.

U toku trajanja zakupa, Služba je dužna obezbijediti periodičnu kontrolu poslovnih prostorija, radi utvrđivanja građevinskog stanja i načina korišćenja.

Ukoliko Služba utvrdi oštećenja, prepravke bez ovlašćenja Službe ili korišćenja mimo namjene za koju su izdate poslovne prostorije, Služba će odrediti rok za otklanjanje nedostataka, a ako zakupac ne postupi kako mu je određeno, pokrenuće postupak za otkaz ugovora o zakupu i naknadu štete.

## Član 26.

U slučaju neredovnog plaćanja zakupnine i nakon pismene opomene, po proteku roka određenog opomenom, Služba će pokrenuti postupak za otkaz ugovora o zakupu.

Ako zakupac dva puta uzastopno zakasni sa uplatom zakupnine, Služba će pokrenuti postupak za otkaz ugovora o zakupu.

## Član 27.

Ugovori iz člana 19. ovog uputstva sadrže klauzulu da je zakupac dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu jednogodišnje zakupnine, obračunate na osnovu zakupnine za dati poslovni

prostor na dan isplate kazne, ako ne preda poslovne prostorije u otkaznom roku.

#### Član 28.

Poslovne prostorije koje su prije rata koristila pravna i fizička lica iz agresorskih zemalja, smatraju se poslovnim prostorijama na kojima je prestao ugovor o zakupu.

Poslovne prostorije za koje zakupac nema zaključen ugovor o zakupu sa Službom, Služba će isprazniti nakon zakonom predviđenog postupka.

Zakupci koji su zaključili ugovore o zakupu poslovnih prostorija, a čija djelatnost nije u suprotnosti sa odredbama člana 8. i 9. ovog uputstva, mogu ponovo učestvovati u javnom nadmetanju za te prostorije, nakon isteka roka za zakup.

#### Član 29.

Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 04-9-148/94  
22. juna 1994. godine  
Sarajevo

Zamjenik ministra  
Muhamed Lemeš, s. r.

### UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA

zaključen u \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ godine, između  
\_\_\_\_\_ kao zakupodav-  
ca \_\_\_\_\_ kao zakupca

Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem:

1. Zakupodavac daje, a zakupac prima u zakup poslovne prostorije koje se nalaze u \_\_\_\_\_ ulica \_\_\_\_\_ broj \_\_\_\_\_ ulaz \_\_\_\_\_ u prizemlju - na \_\_\_\_\_ spratu.

Poslovne prostorije koje se daju u zakup sastoje se od \_\_\_\_\_ i imaju ukupnu površinu od \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>.

2. Zakupac će poslovne prostorije koristiti isključivo za obnavljanje svoje poslovne djelatnosti i to \_\_\_\_\_

3. Pored prostorija označenih u tački 1. ovog ugovora zakupac ima pravo korištenja zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi i to: \_\_\_\_\_

4. Zakupni odnos po ovom ugovoru počinje da teče od \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ godine kojeg dana je zakupodavac dužan da preda zakupcu poslovne prostorije na korištenje i upotrebu.

Zakupodavac je obavezan poslovne prostorije predati  
- u stanju u kome se one mogu upotrijebiti za svrhu određenu ovim ugovorom  
- u stanju \_\_\_\_\_

tim što je dužan - nije dužan da ih u tom stanju i održava.

5. Zakupac je dužan za korišćenje poslovnih prostorija koje su predmet ovog ugovora da plaća zakupninu u mjesečnom iznosu od \_\_\_\_\_ (slovima: \_\_\_\_\_)

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do \_\_\_\_\_ u mjesecu.

6. Naknada za troškove korišćenja zajedničkih uređaja, prostorija i vršenja zajedničkih usluga u zgradi uračunata je - nije uračunata u zakupninu iz tačke 5. ovog ugovora.

7. Troškovi tekućeg održavanja poslovnih prostorija padaju na teret zakupca.

8. Pri korištenju poslovnih prostorija zakupac je dužan da postupa sa svom potrebnom pažnjom.

9. Zakupac je dužan o svom trošku na poslovnim prostorijama izvršiti opravku čiju je potrebu sam prouzrokovao.

10. Zakupac nema pravo bez odobrenja zakupodavca da vrši prepravke poslovnih prostorija.

11. Zakupac ne može bez saglasnosti zakupodavca dio zakupljenih poslovnih prostorija dati u zakup drugom licu.

12. Ovaj ugovor zaključuje se na određeno vrijeme i to do \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ godine.

13. Ugovor o zakupu prestaje  
- sporazumom ili na osnovu otkaza sa otkaznim rokom od \_\_\_\_\_;  
- istekom vremena na koje je zaključen.

14. Ugovor o zakupu može prestati i na osnovu odustanka ugovornih strana. Obje ugovorne strane mogu odustati od ovog ugovora u svako vrijeme, bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, samo iz razloga i na način propisan Zakonom.

15. Po prestanku zakupa, zakupac je dužan da preda zakupodavcu poslovne prostorije  
- u stanju u kome ih je primio  
- u stanju \_\_\_\_\_

16. Zakupac je dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu jednogodišnje zakupnine obračunate na osnovu zakupnine za dati poslovni prostor na dan isplate kazne, ako ne preda poslovne prostorije u otkaznom roku.

17. Uz saglasno prihvatanje odredaba ovog ugovora, ugovorne strane su se sporazumjele i o sljedećem: \_\_\_\_\_

18. Ovaj ugovor sačinjen je u \_\_\_\_\_ istovjetnih primjeraka od kojih \_\_\_\_\_ primjeraka zadržava zakupodavac, a \_\_\_\_\_ primjeraka zakupac.

Zakupac: \_\_\_\_\_

Zakupodavac: \_\_\_\_\_

#### NAPOMENA:

Prilikom zaključivanja ugovora po ovom obrascu treba precrtati nepotrebne riječi.

#### 409

Na osnovu člana 37. stav 5. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 34/84, 41/87, 41/89 i 33/90), ministar za izbjeglice i socijalnu politiku, donosi

**NAREDBU****O USKLADIVANJU MJESEČNIH NOVČANIH IZNOSA  
PRIMANJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA  
OD 1. JULA 1994. GODINE**

1. Mjesečni novčani iznosi civilne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć drugog lica, dodatne novčane pomoći, dodatka za člana porodice nesposobnog za rad i dodatka za samohranost, kao i imovinski cenzus, povećavaju se za 18,00% u odnosu na isplatu u martu 1994. godine, i to počev od 1. jula 1994. godine, i iznose:

**1) CIVILNA INVALIDNINA**

I grupa - 100% tjelesnog oštećenja za lica kojima je za osnovne životne potrebe potrebna njega i pomoć drugog lica ..... 226,-

II grupa - 100% tjelesnog oštećenja ..... 164,-

III grupa - 90% tjelesnog oštećenja ..... 124,-

IV grupa - 80% tjelesnog oštećenja ..... 99,-

V grupa - 70% tjelesnog oštećenja ..... 65,-

VI grupa - 60% tjelesnog oštećenja ..... 40,-

2) Dodatak za njegu i pomoć drugog lica ..... 149,-

3) Dodatna novčana pomoć ..... 53,-

4) Dodatak za člana porodice nesposobnog za rad ..... 27,-

5) Dodatak za samohranost ..... 27,-

6) Imovinski cenzus ..... 39,-

2. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 04-534-3137

28. avgusta 1994. godine  
SarajevoMinistar  
Muharem Cero, s. r.**410**

Na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o dječijoj zaštiti ("Službeni list SRBiH", broj 39/84), ministar za izbjeglice i socijalnu politiku, donosi

**NAREDBU****O USKLADIVANJU IZNOSA DODATKA NA DJECU**

1. Ovom naredbom uskladjuju se iznosi dodatka na djecu sa kretanjem ličnih dohodaka na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine u junu 1994. godine u odnosu na mart 1994. godine i povećavaju se za 18%.

2. Uskladeni iznosi dodatka na djecu iz tačke 1. Naredbe o uskladivanju iznosa dodatka na djecu ("Službeni list RBiH", broj 14/94) primjenjuju se u maju 1994. godine.

3. Povećanje iznosa i isplata dodatka na djecu za maj i juni 1994. godine izvršit će se bez donošenja rješenja.

4. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 04-534-3222  
7. septembra 1994. godine  
SarajevoMinistar  
Muharem Cero, s. r.**411**

Na osnovu čl. 1. i 10. stav 13. Statuta Kinološkog društva Bosne i Hercegovine, Skupština kinološkog društva Bosne i Hercegovine, na svojoj sjednici održanoj 25. septembra 1993. godine, donijela je

**ODLUKU****O IZDAVANJU RODOVNIKA ZA RASNE PSE****I**

Skupština Kinološkog društva Bosne i Hercegovine ovlašćuje Ratno predsjedništvo Kinološkog društva Bosne i Hercegovine, da izvrši izdavanje BiH rodovnika za teritoriju Republike Bosne i Hercegovine sa 1. septembrom 1994. godine, kao danom vođenja rodovne knjige BiH.

**II**

Rodovnik se sastoji od dvije strane formata A/4.

Na prvoj strani u desnom dijelu nalazi se naziv: Kinološko društvo Bosne i Hercegovine. Ispod natpisa se nalazi znak okruglog oblika u čijoj sredini se nalazi glava psa okružena linijom, a okolo je ispisan tekst u gornjem dijelu "KINOLOŠKO DRUŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE", lijevo i desno ispod teksta po jedan ljljan a ispod toga tekst "FEDERATION CYNOLOGIQUE NATIONALE". Ispod je tekst u dva reda "RODOVNIK" i "PEDIGRE". Ispod tog teksta je znak FCI. Ispod znaka FCI stoji tekst "Kandidat za člana međunarodne kinološke federacije" i tekst "Membre de la federation cynologique internationale" (FCI).

Na lijevoj strani koja je podijeljena u dva dijela stoji, u gornjem dijelu: Ocjena eksterijera i uspjesi na izložbama, a u donjem dijelu, Ispiti i uspjesi u radu.

Na drugoj strani koja je podijeljena u dva dijela, u prvom dijelu stoji: Kinološko društvo Bosne i Hercegovine, zatim oznaka BHR, a ispod toga podaci: ime, pasmina, oštećenje, spol, boja, dlaka. Ispod tih podataka: odgovajvač, adresa, vlasnik. Na kraju tekst: tetoviran u lijevo uho, i ovjerava voda uzgoja.

U desnom dijelu koji je podijeljen na tri dijela su u prvom podaci: "I roditelji", sa oznakom "otac i majka", u drugom: "II djedovi", i u trećem: "III pradjedovi".

**III**

Sastavni dio ove odluke je obrazac rodovnika.

**IV**

Ovu odluku potvrdila je i Vanredna skupština na sjednici održanoj u Sarajevu 9. jula 1994. godine.

**V**

Ova odluka objavit će se u "Službenom listu RBiH".

Broj 28/94

6. septembra 1994. godine  
SarajevoPredsjednik Skupštine  
Kinološkog društva BiH,  
Mubedžel Dukić, s. r.

ISPITI I USPJESI  
U RADU

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION  
CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (F.C.I.)

BHR

IME.

PASMINA

## OŠTENJEN

SPOL

BOJA

DLAKA

ODGAJIVAČ

ADRESA

VLASNIK

TETOVIRAN U LIJEVO UHO

OVERAYA  
YODA UZGOJA

| I RODITELJI | II DJEDOVI | III PRADJEDOVI |
|-------------|------------|----------------|
| OTAC        |            |                |
|             |            |                |
|             |            |                |
|             |            |                |
| MAJKA       |            |                |
|             |            |                |
|             |            |                |
|             |            |                |

## Okrug Sarajevo

Na osnovu člana 20. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu Okruge ("Službeni list RBiH", broj 12/92) člana 34. Statuta Okruge, Predsjedništvo Okruge na X sjednici održanoj dana 19. 9. 1994. godine, utvrdilo je

### ODLUKU

#### O OSNIVANJU I NADLEŽNOSTIMA OPŠTINSKIH SEKRETARIJATA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU (PREČIŠĆEN TEKST)

##### I

Obavezuju se Izvršni odbori opština na području Okruge Sarajevo da obrazuju Sekretarijat za boračko-invalidsku zaštitu i da u tom cilju izvrše sve potrebne organizacijske, kadrovske, stručne, materijalne i druge pripreme u cilju preuzimanja obaveza socijalno-statusnog staranja porodica poginulih boraca, ranjenih i oboljelih koji su nesposobni za vojnu službu zbog umanjenja zdravstvene i radne sposobnosti nastale za vrijeme službe u Armiji RBiH i privremeno nesposobnih za vojnu službu, kao i porodica poginulih pripadnika civilne zaštite i invalida čiji je invaliditet nastao prilikom obavljanja poslova i zadataka civilne zaštite.

##### II

Sve poslove u vezi ostvarivanja prava navedenih kategorija pripadnika Armije RBiH i pripadnika civilne zaštite iz tačke 1. ove odluke, koja su regulisana pozitivnim zakonskim propisima, ubuduće treba da se ostvaruju putem civilnih organa vlasti - opštinskog sekretarijata za boračko-invalidsku zaštitu (počev od utvrđivanja prava do isplate novčanih primanja korisnicima i realizaciju materijalne pomoći).

##### III

Opštinski sekretarijati za invalidsko-boračku zaštitu će zvanično preuzeti ove obaveze od 1. 5. 1994. godine.

##### IV

Opštinski sekretarijati za boračko-invalidsku zaštitu su dužni da u vremenu od 20. 4. 1994. do 30. 4. 1994. godine zapisnički preuzmu od nadležnih komandi mjesta na području dotične opštine potrebnu dobazu podataka iz službene evidencije, o pripadnicima jedinica Armije RBiH i potrebnu bazu podataka iz službene evidencije Okružnog i opštinskih štabova CZ o pripadnicima CZ iz tačke 1. ove odluke.

##### V

Nadležnost Opštinskog sekretarijata za boračko-invalidsku zaštitu je:

#### A) OSNOVNA PRAVA VOJNOG INVALIDA I INVALIDA PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE SU:

1. lična invalidnina
2. dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica
3. ortopedski dodatak
4. stalni invalidski dodatak
5. zdravstvena zaštita i novčane naknade u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite
6. banjско-klimatsko liječenje
7. besplatna i povlašćena vožnja
8. naknada za ishranu i smještaj za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu za vrijeme liječenja
9. pravo na putničko motorno vozilo
10. porodični dodatak
11. dodatak za djecu
12. profesionalna rehabilitacija
13. naknada pri kupovini motornog vozila
14. pomoć za opremu novorođenog djeteta
15. posmrtna pomoć
16. naknada prevoznih troškova

17. dodatna pomoć u hrani i cigaretama
18. pravna pomoć
19. pružanje drugih vidova pomoći koje utvrdi nadležni opštinski sekretarijat za boračko-invalidsku zaštitu

#### B) PRAVA ČLANOVA PORODICE POGINULOG BORCA I POGINULOG PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE

1. izuzetna penzija
2. porodična invalidnina
3. uvećana porodična invalidnina
4. stalni invalidski dodatak
5. dodatak na djecu
6. zdravstvena zaštita
7. besplatna i povlašćena vožnja
8. naknada za ishranu i smještaj za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu za vrijeme liječenja
9. dodatna pomoć u hrani i cigaretama
10. pravna pomoć
11. pružanje drugih vidova pomoći koje utvrdi nadležni opštinski sekretarijat za boračko-invalidsku zaštitu

C) Pripadnici oružanih snaga koji su od nadležne vojno-lje-karske komisije ocijenjeni nesposobnim za vojnu službu, kao i članovi njihovih porodica za ostvarivanje prava i socijalno-sta-tusnog staranja obraćaću se opštinskom sekretarijatu za inva-lidsko-boračku zaštitu na teritoriji opštine na kojoj stanuje od 1. 5. 1994. godine (Naredba Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga RBiH pov. br. 05-1/19-135 od 5. 3. 1994. godine).

Pripadnici civilne zaštite u ostvarivanju svojih prava obraćaću se opštinskom sekretarijatu za invalidsko-boračku zaštitu na teritoriji opštine na kojoj stanuje od 1. 5. 1994. godine.

##### VI

Na poslovima i radnim zadacima u vršenju nadležnosti opštinskog sekretarijata treba da budu zaposlena i lica koja imaju status borca - invalida rata, ranjenih i oboljelih koji su nesposobni za vojnu službu zbog umanjenja zdravstvene i radne sposobnosti nastale za vrijeme službe u Armiji RBiH ili službe u civilnoj zaštiti privremeno nesposobnih za vojnu službu, kao i članovi porodica poginulih boraca ili poginulog pripadnika, civilne zaštite ukoliko ispunjavaju potrebne stručne i druge uslove za obavljanje tih poslova.

##### VII

Prečišćen tekst Odluke obuhvata Odluku o osnivanju i nadležnosti opštinskih sekretarijata za boračko-invalidsku zaštitu i Odluku o dopunama Odluke o osnivanju i nadležnosti-ma opštinskih sekretarijata za boračko-invalidsku zaštitu.

##### VIII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

Broj 83-09-2/94  
19. septembra 1994. godine  
Sarajevo

Predsjednik Predsjedništva  
okruge Sarajevo,  
Mustafa Pamuk, s. r.

Na osnovu člana 20. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu Okruge ("Službeni list RBiH", broj 12/92) i člana 2b. Uredbe sa zakonskom snagom o dopuni Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o javnom tužilaštvu za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 19/93) a na zahtjev Ratnog predsjedništva opštine Kiseljak br. 7/2-82/84 od 25. 6. 1992. godine, Predsjedništvo okruge Sarajevo, u funkciji Skupštine okruge Sarajevo, donosi

**ODLUKU****O ODREĐIVANJU SJEDIŠTA OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA KISELJAK U MJESTU FOJNICA****Član 1.**

Zbog nemogućnosti vršenja funkcije Osnovnog javnog tužilaštva Kiseljak u zakonom utvrđenom sjedištu u Kiseljaku, sjedište ovog tužilaštva se određuje u mjestu Fojnica koja pripada području za koje je ovo javno tužilaštvo osnovano.

**Član 2.**

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".  
 Broj 158-08/94      Predsjednik Predsjedništva  
 5. avgusta 1994. godine      okruga Sarajevo,  
                                          Mustafa Pamuk, s. r.

Na osnovu člana 20. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu Okruga ("Službeni list RBiH", broj 12/92), Predsjedništvo okruga Sarajevo, donosi

**ODLUKU****O RAZRJEŠENJU DOPREDSJEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA OKRUGA SARAJEVO****I**

Razrješava se dužnosti dopredsjednika Izvršnog odbora okruga Sarajevo ŠEFKIJA OKERIĆ, zbog odlaska na novu dužnost sa 19. 5. 1994. godine.

**II**

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".  
 Broj 15-9-02/94      Predsjednik Predsjedništva  
 19. septembra 1994. godine      okruga Sarajevo,  
                                          Mustafa Pamuk, s. r.

Na osnovu člana 13. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga ("Službeni list RBiH", br. 12/92, 14/92, 18/92, 21/92 i 3/93) i čl. 6. i 9. Uredbe sa zakonskom snagom o kontroli cijena ("Službeni list RBiH", broj 10/94), na prijedlog Izvršnog odbora okruga, Predsjedništvo okruga Sarajevo, na X sjednici od 19. 9. 1994. godine, donosi

**ODLUKU****O DAVANJU SAGLASNOSTI NA MALOPRODAJNE CIJENE TJESTENINE**

Kao mjeru neposredne kontrole cijena, Predsjedništvo okruga Sarajevo propisuje davanje saglasnosti na cijene tjestenine UPI "KLAS" DD Sarajevo.

**II**

Maloprodajna cijena tjestenine utvrđuje se na osnovu zahtjeva i obrazloženja koje je dostavila UPI "KLAS" DD Sarajevo, uz predočenje i sadašnje nivoe računa koje plaća pravno lice.

**III**

Maloprodajna cijena tjestenine utvrđuje se u iznosu od 10,00 din/kg.

**IV**

Zbog nepovoljnog socijalnog položaja stanovništva svaka korekcija u vidu smanjenja cijena, trebalo bi da bude produkt kompenzacije troškova električne energije, plina i vode od strane Budžeta Republike.

**V**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom listu RBiH".

Broj 191-09/94      Predsjednik Predsjedništva  
 19. septembra 1994. godine      okruga Sarajevo,  
                                          Mustafa Pamuk, s. r.

Na osnovu člana 13. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga ("Službeni list RBiH", br. 12/92, 14/92, 18/92, 21/92 i 3/93) i čl. 6. i 9. Uredbe sa zakonskom snagom o kontroli cijena ("Službeni list RBiH", broj 10/94), na prijedlog Izvršnog odbora okruga, Predsjedništvo okruga Sarajevo, na X sjednici od 19. 9. 1994. godine, donosi

**ODLUKU****O DAVANJU SAGLASNOSTI NA MALOPRODAJNE CIJENE HLJEBA****I**

Kao mjeru neposredne kontrole cijena, Predsjedništvo okruga Sarajevo propisuje davanje saglasnosti na cijene hljeba UPI "KLAS" DD Sarajevo.

**II**

Maloprodajna cijena hljeba utvrđuje se u visini od:  
 - 3,00 din/kom. za hljeb težine 700 grama i  
 - 2,20 din/kom. za hljeb težine 500 grama.

**III**

Cijena hljeba je utvrđena na osnovu zahtjeva i obrazloženja koje je dostavila UPI "KLAS" DD Sarajevo, uz predočenje i sadašnje nivoe računa koje pravno lice plaća.

**IV**

Zbog nepovoljnog socijalnog položaja stanovništva svaka korekcija u vidu smanjenja cijena trebalo bi da bude produkt kompenzacije troškova električne energije, plina i vode od strane Budžeta Republike.

**V**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u "Službenom listu RBiH".

Broj 190-09/94      Predsjednik Predsjedništva  
 19. septembra 1994. godine      okruga Sarajevo,  
                                          Mustafa Pamuk, s. r.

**Elektroprivreda Bosne i Hercegovine**

Na osnovu člana 45. Uredbe sa zakonskom snagom o elektroprivredi ("Službeni list RBiH", broj 1/93) i člana 46. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, na XXIII sjednici održanoj 1. februara 1994. godine, donio je

**ODLUKU****O PRIMJENI PRAVILNIKA O OBRAZOVANJU CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VRIJEME RATNOG STANJA****Član 1.**

Ovom odlukom se reguliše primjena Pravilnika o obrazovanju cijena električne energije (u daljem tekstu: Pravilnik) za vrijeme ratnog stanja u Republici Bosni i Hercegovini.

**Član 2.**

Za vrijeme ratnog stanja bazna prosječna cijena električne energije utvrđuje se primjenom člana 18. Pravilnika.

**Član 3.**

Bazna prosječna cijena električne energije se utvrđuje u iznosu od 0,075 DEM/kWh.

Bazna prosječna cijena električne energije iz prethodnog stava se sastoji od prosječne cijene za sve potrošače, izuzev kategorije potrošnje u domaćinstvu, u iznosu od 0,1203 DEM/kWh, a prosječne cijene za kategoriju potrošača domaćinstva u iznosu od 0,0435 DEM/kWh.

Tarifni stavovi za prodaju električne energije utvrđuju se u DEM na osnovu prosječnih cijena iz prethodnog stava, primjenom odredbi Tarifnog sistema za prodaju električne energije.

#### Član 4.

U baznoj prosječnoj cijeni električne energije iz prethodnog člana ove odluke uračunati su troškovi uglja za termoelektrane, utvrđeni u skladu sa odredbama Ugovora o međusobnim odnosima u isporukama i preuzimanju uglja, kojeg su 27. avgusta 1990. godine zaključili Složeno preduzeće "Titovi rudnici uglja", Tuzla i Javno preduzeće Elektroprivreda BiH, Sarajevo.

Primjenom odredbi Ugovora iz prethodnog stava zadržani su isti odnosi i pariteti između cijena električne energije i cijena uglja za termoelektrane koji su važili na dan zaključenja tog Ugovora.

#### Član 5.

Nedostajuća sredstva za obavljanje djelatnosti Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH koja se ne mogu podmiriti iz priliva sredstava primjenom cijena utvrđenih ovom odlukom obezbijedit će Republika Bosna i Hercegovina.

Nedostajuća sredstva iz prethodnog stava utvrđuju se Elektroenergetskim bilansom Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH.

#### Član 6.

Za obračun i plaćanje utrošene električne energije primjenjuje se kurs BHD prema stranim valutama kojeg utvrđuje Vlada RBiH odnosno Ministarstvo finansija u saradnji sa Ministarstvom privrede.

#### Član 7.

U pogledu pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom, primjenjivat će se odredbe Pravilnika o obrazovanju cijena električne energije.

#### Član 8.

Ova odluka se primjenjuje samo za vrijeme ratnog stanja, nakon kojeg će se primjenjivati odredbe Pravilnika.

#### Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. marta 1994. godine.

#### Član 10.

Ova odluka će se objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj UO-XXIII-157-3-1/94

Predsjednik

1. februara 1994. godine

Upravnog odbora

Sarajevo

dr Salih Čaršimović, s. r.

Na osnovu člana 50. Uredbe sa zakonskom snagom o elektroprivredi ("Službeni list RBiH", broj 1/93) i člana 46. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Odluke o primjeni Pravilnika o obrazovanju cijena električne energije za vrijeme ratnog stanja, broj UO-XXIII-157-3-1/94, Upravni odbor Javnog preduzeća je, na XXIII sjednici održanoj 1. februara 1994. godine, donio

### ODLUKU

#### O PRIMJENI TARIFNOG SISTEMA ZA PRODAJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VRIJEME RATNOG STANJA

#### Član 1.

Ovom odlukom se reguliše primjena odredbi Tarifnog sistema za prodaju električne energije ("Službeni list SRBiH", broj 6/92 i "Službeni list RBiH", broj 2/93) za potrošače iz kategorije potrošnje u domaćinstvu, za vrijeme ratnog stanja u Republici Bosni i Hercegovini.

#### Član 2.

Za potrošače iz kategorije potrošnje u domaćinstvu za vrijeme ratnog stanja ne primjenjuju se slijedeće odredbe Ta-

rifnog sistema za prodaju električne energije: člana 4, člana 5, člana 10, člana 11, stav 2. člana 13, tačka 2. člana 14, člana 35, člana 39, člana 40, člana 42 i člana 46. stav 2.

#### Član 3.

U članu 9. iza prvog stava dodaje se novi stav koji glasi: "Tarifni stavovi se utvrđuju i iskazuju u DEM". Dosadašnji st. 2. i 3. ovog člana postaju st. 3. i 4.

#### Član 4.

Član 38. se mijenja i glasi:

#### "Član 38.

Potrošači u kategoriji potrošnje u domaćinstvu, zavisno od količine preuzete električne energije i bez obzira na način mjerenja, razvrstavaju se u slijedeće tarifne grupe:

- Tarifna grupa potrošača koji su u mjesečnom obračunskom periodu preuzeli do 100 kWh (I tarifna grupa),
- Tarifna grupa potrošača koji su u mjesečnom obračunskom periodu preuzeli više od 100 kWh do 200 kWh (II tarifna grupa),
- Tarifna grupa potrošača koji su u mjesečnom obračunskom periodu preuzeli više od 200 kWh (III tarifna grupa).

Kod potrošača sa dvotarifnim brojiлом izmjerene količine električne energije u ranije važećim većim i manjim tarifnim stavovima zbrajaju se i obračunavaju po utvrđenom jedinstvenom tarifnom stavu za odgovarajuću tarifnu grupu".

#### Član 5.

Član 40. se mijenja i glasi:

#### "Član 40.

Odnosi tarifnih stavova za aktivnu energiju, za potrošače u kategoriji potrošnje u domaćinstvu prema potrošnji električne energije su:

- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| - potrošnja do 100 kWh   | 1   |
| - više od 100 do 200 kWh | 1,6 |
| - preko 200 kWh          | 3   |

Tarifni stavovi za aktivnu energiju za sve grupe potrošača utvrđuju se za potrošače u kategoriji potrošnje u domaćinstvu za svaku tarifnu grupu bez obzira na način mjerenja (jednotarifno ili dvotarifno brojiło).

#### Član 6.

Član 41. se mijenja i glasi:

#### "Član 41.

Obračun utrošene električne energije za potrošače u kategoriji potrošnje u domaćinstvu, vrši se na slijedeći način:

- za potrošnju do 100 kWh obračun se vrši tako da se tarifni stav I grupe množi sa ostvarenom potrošnjom, što je iznos računa za utrošenu električnu energiju,
- za potrošnju više od 100 do 200 kWh obračun se vrši tako da se 100 kWh množi tarifnim stavom I grupe, ostali dio potrošnje preko 100 kWh se množi tarifnim stavom II grupe, a zbir oba iznosa je račun za utrošenu električnu energiju,
- za potrošnju preko 200 kWh obračun se vrši tako da se 100 kWh množi tarifnim stavom I grupe, slijedećih 100 kWh se množi tarifnim stavom II grupe, ostali dio potrošnje preko 200 kWh se množi tarifnim stavom III grupe, a zbir sva tri iznosa je iznos računa za utrošenu električnu energiju.

Račun za utrošenu električnu energiju, utvrđen na način iz stava 1. ovog člana, uvećava se za porez na promet u skladu sa propisima".

#### Član 7.

U pogledu pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom, primjenjivat će se odredbe Tarifnog sistema za prodaju električne energije.

## Član 8.

Ova odluka se primjenjuje samo za vrijeme ratnog stanja, nakon kojeg će se primjenjivati odredbe Tarifnog sistema za prodaju električne energije.

## Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. marta 1994. godine.

## Član 10.

Ova odluka će se objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj UO-XXIII-157-3-2/94

1. februara 1994. godine

Sarajevo

Predsjednik

Upravnog odbora

dr Salih Čaršimamović, s. r.

Na osnovu člana 50. Uredbe sa zakonskom snagom o elektroprivredi ("Službeni list RBiH", broj 1/93) i člana 46. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Javnog preduzeća je, na XXIII sjednici održanoj 1. februara 1994. godine, donio

## ODLUKU

## O PRIMJENI OPŠTIH USLOVA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VRIJEME RATNOG STANJA

## Član 1.

Ovom odlukom se reguliše primjena Opštih uslova za isporuku električne energije ("Službeni list SRBiH", broj 6/92 i "Službeni list RBiH", broj 2/93) za vrijeme ratnog stanja u Republici Bosni i Hercegovini.

## Član 2.

U članu 85. u stavu 4. riječi: "uskratiti mogućnost korištenja manjih dnevnih tarifnih stavova" zamjenjuje se riječima: "obračunati ukupno isporučenu električnu energiju po Tarifnim stavovima III tarifne grupe".

## Član 3.

U članu 92. stav 2. se ne primjenjuje na potrošače iz kategorije potrošnje u domaćinstvu.

## Član 4.

Iza člana 93. dodaje se novi član 93a. koji glasi:

## "Član 93a.

Obračun i fakturisanje isporučene električne energije se vrši u DEM, sa preračunom u BH dinare primjenom kursa, kojeg utvrdi Vlada RBiH, odnosno Ministarstvo finansija u saradnji sa Ministarstvom privrede".

## Član 5.

Iza člana 94. dodaje se novi član 94a. koji glasi:

## "Član 94a.

Račun za utrošenu električnu energiju plaćaju:  
- u stranim sredstvima plaćanja potrošači - međunarodne organizacije i institucije u Republici Bosni i Hercegovini,  
- u BH dinarima svi ostali potrošači, tako što se iskazani iznos u stranim sredstvima plaćanja preračuna po kursu kojeg utvrdi Vlada RBiH, odnosno Ministarstvo finansija u saradnji sa Ministarstvom privrede.

Izuzetno od odredbi druge alineje prethodnog stava, JP Elektroprivreda BiH može vršiti naplatu isporučene električne energije potrošačima u stranim sredstvima plaćanja na osnovu odobrenja Ministarstva finansija.

## Član 6.

Stav 3. tačke 1.2. člana 113. se primjenjuje za potrošače iz kategorije domaćinstva na način da se umjesto primjene većeg dnevnog tarifnog stava primjenjuje tarifni stav utvrđen za III tarifnu grupu.

## Član 7.

U pogledu pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primjenjivat će se odredbe Opštih uslova za isporuku električne energije.

## Član 8.

Ova odluka se primjenjuje samo za vrijeme ratnog stanja nakon kojeg će se primjenjivati odredbe Opštih uslova za isporuku električne energije.

## Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. marta 1994. godine.

## Član 10.

Ova odluka će se objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj UO-XXIII-157-3-3/94

1. februara 1994. godine

Sarajevo

Predsjednik

Upravnog odbora

dr Salih Čaršimamović, s. r.

## SADRŽAJ

|                                                                                                                                  |     |                                                                                                |  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| 403 Odluka o aboliciji po službenoj dužnosti                                                                                     | 443 |                                                                                                |  | 451 |
| 404 Odluka o pomilovanju po službenoj dužnosti                                                                                   | 443 |                                                                                                |  |     |
| 405 Odluka o aboliciji po službenoj dužnosti                                                                                     | 443 |                                                                                                |  |     |
| 406 Odluka o postavljenju nerezidentnog ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Kraljevini Danskoj                            | 443 |                                                                                                |  |     |
| 407 Uputstvo o računima za uplatu dinarskih budžetskih prihoda, načinu uplaćivanja i načinu obavješćavanja korisnika tih prihoda | 444 |                                                                                                |  |     |
| 408 Uputstvo o zakupu poslovnih prostorija Armije Republike Bosne i Hercegovine                                                  | 445 |                                                                                                |  |     |
| 409 Naredba o uskladjivanju mjesečnih novčanih iznosa primanja civilnih žrtava rata od 1. jula 1994. godine                      | 448 |                                                                                                |  |     |
| 410 Naredba o uskladjivanju iznosa dodatka na djecu                                                                              | 449 |                                                                                                |  |     |
| 411 Odluka o izdavanju rodovnika za rasne pse                                                                                    | 449 |                                                                                                |  |     |
| OKRUG SARAJEVO                                                                                                                   |     |                                                                                                |  |     |
| Odluka o osnivanju i nadležnostima Opštinskih sekretarijata za boračko-invalidsku zaštitu (prečišćen tekst)                      |     |                                                                                                |  |     |
|                                                                                                                                  |     | Odluka o određivanju sjedišta osnovnog javnog tužilaštva Kiseljak u mjestu Fojnica             |  | 451 |
|                                                                                                                                  |     | Odluka o razrješenju dopredsjednika Izvršnog odbora okruga Sarajevo                            |  | 452 |
|                                                                                                                                  |     | Odluka o davanju saglasnosti na maloprodajne cijene tjestenine                                 |  | 452 |
|                                                                                                                                  |     | Odluka o davanju saglasnosti na maloprodajne cijene hljeba                                     |  | 452 |
|                                                                                                                                  |     | ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE                                                            |  |     |
|                                                                                                                                  |     | Odluka o primjeni Pravilnika o obrazovanju cijena električne energije za vrijeme ratnog stanja |  | 452 |
|                                                                                                                                  |     | Odluka o primjeni Tarifnog sistema za prodaju električne energije za vrijeme ratnog stanja     |  | 453 |
|                                                                                                                                  |     | Odluka o primjeni opštih uslova za isporuku električne energije za vrijeme ratnog stanja       |  | 454 |

Izdavač: Novinsko-izdavačka organizacija Službeni list RBiH - Sarajevo, Ulica Magribija 3 - Poštanski fah 3 - Direktor i odgovorni urednik Mehmedalija Huremović - Telefoni - direktor: 663-470, fax 663-470 - Redakcija, Računovodstvo i Pretplata: 663-471, Poslovnica, Braće Vujića 21, telefon 657-441 - Akontacija pretplate se utvrđuje kvartalno, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: 10100-603-1396 za dinarsko poslovanje i računa: 10100-603-639 za devizno poslovanje - Grafička priprema: NIO Službeni list RBiH Sarajevo - Štampa: »OKO« dd sa p. o. Sarajevo - Za štampariju Rasim Rapa - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista.